



TSHIVENĐA
GRADE R – BOOK 2
TERM 2
ISBN 978-1-4315-0709-2
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
15th Edition



9 781431 507092



Gireidi ya

R



Yo
vusuludzwa,
i tevhedza
CAPS

Dzina:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TSHIVENĐA

Bugu ya

2

Themo ya 2





Vho Angie Mutshekga
Minista wa Muhasho wa
Pfunzo ya Muteo



Vho Dr Reginah Mhaule,
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo.

Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza iwaha wa Zwixele (Grade R) ndi tshipida tsha tshirathedzhi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwinisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembe pfunzoni dzavho. Thodisiso (risetshe) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyanyulwa siani la pfunzo iwaha muhwe na muhwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1, hu swika hune vha shuma zwavhudi pfunzoni dzavho dza minwaha i no do tevhela - pfunzoni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedziswa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikhulamu ya Vhuimo ha Fhasi i na thodea yauri vha gudi vha Gireidi R vha tea u fhiwa tshikhala tsha u alusa zwikili zwa thangelauvhala, thangelauhwala na thangelambalo, ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vha gudi avha vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwathaho wa pfunzo u itela uri u guda hu vha lelutshela musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u fhirela phanda.

Zwenezwoha, ndivho ya bugu dza u shumela dza Gireidi R ndi ya u thusa vhana uri vha aluse zwikili izwi zwe zwa bulwa khathihi na u alusa kuhumbulele kuhulwane kune vha tea u ku talukanya musi vha tshi disimela murango wo khwathaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikhala zwe vhana vha newa uri vha bvedze na u digowedza zwikili zwine zwa do vha pfundisela tshikolo tsha foma la.

Musi vhana vha sa athu u guda u vha vha tea u ranga nga u talukanya kufarelwe kwa bugu, u fhenda masiatari na u talukanya uri bugu i shuma nga ndilade. Vha tea u talukanya vhusaka vhukati ha maipfi na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u talukanya uri matsina maipfi a re kha siatari o vumbwa nga mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo di ralovho na kha u iwala. Vhana vha tea u alusa u thadulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita ndowendowe dza kusikelwe kwa zwivhumbeo, vhee vho no ralo, vha ita ndowendowe dza kusikelwe kwa maledere. Ndi zwikili zwenezwi zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.

Ri a zwi divha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhuhanzi tshofhe uri vhadededzi (vhagudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa iwana mugele e efhe nahone, hune zwa konadzea, vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanda na u humela murahu, zwi tshi edza nyaluwopfunzoni ya iwana uyu i re yawe e efhe.

Nyito (mishumo) dzi re buguni dzi do thusa vhadededzi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzoni hu u itela uri zwi bviswe ndilani ya iwana musi a sa athu thoma pfunzo ya foma la.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo), mbalo na zwikili zwa vhutshilo kha thero dza 20, hu tshi shumiswa ndila dzi no mvumvusa na u kunga vha gudi vane vha kha di vha vhatuku. Ri na fulufhelo lauri vha gudi vha do dhiphiya musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, nauri na vhonevho sa mudededzi wavho, vho do dhiphiya navho.

U thusa muhwe



Ivhani na vhuthu!



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SCAN HERE
or visit OMO.CO.ZA
for fun activities in
the OMO Messy
Play Zone.





Gireidi
ya **R** HO VANGANYWA
• Luambo
• Mbalo
• Zwikili zwa vhutshilo

nga Tshivenda

1	Zwipfi zwanga	2
2	Muṭa wa hashu	10
3	Haya hanga	20
4	U tsireledzea	30
5	Khalaṛwaha na mutsho	44

TSHIVENDĀ

Bugu ya

2

Themo ya 2

Zwipfi zwanga

Haseledzani nga ha tshifanyiso.














Nambatedzani zwitjikara ni livhanye na zwipfi.

Themo ya 2 – Vhege dza 1-5





Tingeledzani tshi itesaho phosho kha muduba.





Bulelani n̄ha mubvumo wo swif hadzwaho kha ipfi l̄inwe na l̄inwe.

S



saha



sekwa




saga



sambelo



sunzi



sambi



1.4






Bulani ni tevhedzele.

S







sogisi









Tingeledzani tshibogisi tshine tsha vha na zwithu zwa 4 kha muduba muriwe na muñwe, ni kone u tevhedzela nomboro 4.



1.6



Tevhedzelani ni khalare.



MUGUDISI: Tsaino

Datumu



Haseledzani nga ha tshifanyiso ni nambatedze zwitjikara.





MUGUDISI: Tsaino

Datumu



2!



Olani muṭa wa haṇu.

Themo ya 2 – Vhege dza 1-5







Bulelani n̄ha mubvumo wo swifhadzwaho kha ipfi li̇nwe na li̇nwe.

a



a_ˆtsha



a_ˆmba



a_ˆmbu_ˆlentse



b_ˆa_ˆda



ma_ˆt_ˆo







a_ˆt_ˆama

2.3


















Tevhedzelani ni bule mubvumo.


a






Vhalani zwithu izwi ni khalare tshivhalo tshone tsha zwithoma. Ni kone u tevhezela nomboro yone.












Tevhedzelani ni khalare. Sikani zwifanyiso ni tshi shumisa zwit̩ikara.



Haya hanga

Haseledzani nga ha tshifanyiso ni nambatedze zwiṭikara.





Dzina Janga ndi:




3.



Haseledzani ni vhekanye zwithu nga u nambatedza hune zwa tea u vha hone.

Themo ya 2 – Vhege dza 1-5








Tingeledzani tshifanyiso tshine tshi si bvume sa zwiṅwe.



3.3



Tevhedzelani nđila ya u ya hayani.





Bulelani ntzha mubvumo wo swifhadzwaho kha ipfi linwe na linwe.

t



tamba



tombo




tie



mutalo



tala



matavhi



Dzina langa ndi:






Tevhedzelani ni bule mubvumo.

t




titia






Nambatedzani zwiṭikara f'hetu ho teaho tshibogisini.



3.7



Tevhedzelani ni khalare luñwe lurumbu lwa nḡu.



4

U tsireledzea


Haseledzani nga ha tshifanyiso.








Tevhedzelani ni khalare.








Haseledzani, tevhedzelani nomboro dza shishi, ni dzi puṭedze kha founu.





Fhedzisan'i phetheni.





Olani zwithu zwiṭanu ni tevhedzele nomboro 5.






5

5

5

5







Vhalelani ni thikhe tshi re na zwinzhi.

Themo ya 2 – Vhege dza 6–10

4.6



Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no fana na zwi re tshibogisini tsha u thoma.





Tevhedzelani ni tingeledze mubvumo wa u thoma.

Themo ya 2 – Vhege dza 6–10



Vhalelani, khalarani zwitendeledzi zwi linganaho nomboro, ni tevhedzele nomboro.

	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐	

	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐	

	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐	

	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐	


	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐	



Bulelani nṭha mubvumo wo swif hadzwaho kha ipfi liñwe na liñwe.

m

Themo ya 2 – Vhege dza 6–10

 mafhi	 muri
 munna	 mulomo
 maño	 maṭo



Dzina ṽanga ndi:






Tevhedzelani ni bule mubvumo.

m



madi








Tevhedzelani, vhaletani ni livhanye.


Themo ya 2 – Vhege dza 6–10

1	
2	
3	
4	
5	






Tevhedzelani ni ole zwithu.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Khalañwaha na mutsho









Haseledzani nga ha tshifanyiso, nambatedzani zwiṭikara ni livhanyise na mutsho.








Nambatedzani tshitiikana tsha mutsho tsha dluvha lenelo. Nli nambatedze tshifhatuwo tshi sumbaho vhuqipi haanu.




Musumbuluwo	Lavhuvhili	Lavhuraru	Lavhuṅa	Lavhuṭanu
				
				

Khalarani zwivhumbeo nga muvhala u no fana na wa tshithoma
tshi re khatsho uri ni vhone uri ndi tshifanyiso tsha mini.





Khalarani dūvha kana ṛwēdzi
u sumba tshifhinga.



dūvha

vhusiku



5.4



Gerani ni haseledze.

Tshimedzi/Lutavula



Tshilimo



Vhuria



Tshifhefho



MUGUDISI: Tsaino

Datumu



Gierani ni haseledze.

Themo ya 2 – Vhege dza 6–10

Matsheloni



Matavhelo-masiri



Vhusiku




Madekwana





Nambetedzani ni livhanye.






Khalarani ni nambatedze.



Themo ya 2 – Vhege dza 6–10




5.7




Gerani ni nambatedze misevhe u tevhekanya nomboro.




2			3
			
			
1			4



Zwigeriwa



3 ↔ 3 1 ↔ 1 2 ↔ 2 1 ↔ 1



Domino dza zwifanyiso:

Gerani magaraṭa kha mitalo yo tḥukukanyiwaho ngei murahu ni kone u livhanya (metshisa) nomboro na zwifanyiso zwone.

Phazili:


Shumisani nga murahu ha domino dza zwifanyiso kha u fhaṭa phazili. Zwi nga ni thusa arali na nga thoma nga u fhaṭa lumeme lwa phazili.

U livhanya (metshisa) magaraṭa:

Gerani magaraṭa kha mitaladzi mitswu yo tḥukukanyiwaho ni a livhanye na zwibuloko zwi re kha siṭari l4.

Mutambo wa nyelwa:

Tshovani magaraṭa aya ni a pake ntḥa ha tḥafula o sedza fhasi. Zwino rembulusani magaraṭa nga mavhili nga mavhili a tshi sielisana. Arali a tshi yelana (metsha) ni a vhetshela dubo. Wanani uri ndi nnyi ane a do vha wa u thoma u vhetshela magaraṭa oṭhe dubo. Shumisani magaraṭa anu a nyelwa ni tambe mutambo wa zwinepe na khonani yanu.



U vhala bugu:

Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi ya zwigeriwa. Tuwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.





Kha ri ite nyito

Gerani siatari kha mutalo wo tshukukanyiwaho ni nambatedze siatari kha gwati la murahu uri ni ite tshikwama. Pangani zwigeriwa zwanu hene fha uri zwi si xele.















ZWIGERIWA ZWANGA

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA









TSHIVENĀ p 6, I.3








n o p q r s t u v w x y z







Ri a la.

4



Ri la aisikhirimu.

5



Ana u na minwaha
ya b.

8



Nomsa na Ana.



1



Ri a namela.

6




Ri a vhala.

3



Ri a tamba.

2



Tshimange
tshanga.

7



STICKERS


GRADE R BOOK2

20-21



22-23






19



4



53


52



44-45



46




51






28



15



11

33

